WIKIPEDIA

Oesbekies

in Wikipedia, die vrye ensiklopedie

Hierdie artikel handel oor die taal. Vir die etniese groep, sien Oesbeke.

Oesbekies (*O ʻzbek*, Ўзбек, اوزبیک) is 'n Turkse taal wat deur sowat 27 miljoen mense in Oesbekistan, Kirgisië, Afghanistan, Kasakstan, Turkmenistan, Tadjikistan, Rusland en die Volksrepubliek China gepraat word. Dit is die mees verspreide taal van Sentraal-Asië asook die derde mees gesproke Turkse taal naas Turks en Azerbeidjans. Oesbekies is die amptelike taal van die Republiek Oesbekistan en verwant aan Oeigoers. Daarbenewens word in die outonome republiek Karakalpakië die Turkse taal Karakalpaks deur die Karakalpakke gebesig.

Oesbekies ***O ʻzbek*, Ўзбек, اوزبیک**	
Gepraat in:	Oesbekistan Kirgisië Afghanistan Kasakstan Turkmenistan Tadjikistan Rusland Volksrepubliek China
Gebied:	Sentraal-Asië
Totale sprekers:	27 miljoen[1][2][3]
Taalfamilie:	Altaïes Turks Oeigoers Wes-Oeigoers **Oesbekies**
Skrifstelsel:	Latynse alfabet Cyrilliese alfabet Arabiese alfabet
Amptelike status	
Amptelike taal in:	Oesbekistan
Gereguleer deur:	Oesbekiese taalagentskap
Taalkodes	
ISO 639-1:	`uz`
ISO 639-2:	`uzb`
ISO 639-3:	`uzb (http://www.sil.org/iso639-3/documentation.asp?id=uzb)`



Etniese kaart van Sentraal-Asië

Tot 1993 is die Cyrilliese alfabet gebruik en sedert 1993 word Oesbekies met 'n nuwe Turks-Latynse alfabet geskryf, wat vir al die Turkse tale in Sentraal-Asië beplan is. In Afghanistan en die Volksrepubliek China word 'n gemodifiseerde Arabiese alfabet gebruik.

Inhoud

Alfabete
- Cyrilliese alfabet
- Latynse alfabet

Verwysings

Eksterne skakels

Alfabete

Cyrilliese alfabet

А а	Б б	В в	Г г	Д д	Е е	Ё ё	Ж ж
З з	И и	Й й	К к	Л л	М м	Н н	О о
П п	Р р	С с	Т т	У у	Ф ф	Х х	Ц ц
Ч ч	Ш ш	Ъ ъ	Ь ь	Э э	Ю ю	Я я	Ў ў
Қ қ	Ғ ғ	Ҳ ҳ					



Nota: Hierdie bladsy kan IFA fonetiese simbole in Unicode bevat.

Latynse alfabet

A a	B b	V v	G g	D d	E e	Yo yo	J j
Z z	I i	Y y	K k	L l	M m	N n	O o
P p	R r	S s	T t	U u	F f	X x	Ts ts
Ch ch	Sh sh	ʼ	-	E e	Yu yu	Ya ya	Oʻ oʻ
Q q	Gʻ gʻ	H h					

Verwysings

1. "Ethnologue: Languages of the World, Seventeenth edition, Uzbek" (http://www.ethnologue.com/language/uzb) (in Engels). Ethnologue. Geargiveer (https://web.archive.org/web/20200421172844/https://www.ethnologue.com/language/uzb) vanaf die oorspronklike op 21 April 2020. Besoek op 25 Januarie 2019.
2. "Ethnologue: Languages of the World, Seventeenth edition, Northern Uzbek" (http://www.ethnologue.com/language/uzn) (in Engels). Ethnologue. Geargiveer (https://web.archive.org/web/20200505004818/https://www.ethnologue.com/language/uzn) vanaf die oorspronklike op 5 Mei 2020. Besoek op 25 Januarie 2019.
3. "Ethnologue: Languages of the World, Seventeenth edition, Southern Uzbek" (http://www.ethnologue.com/language/uzs) (in Engels). Ethnologue. Geargiveer (https://web.archive.org/web/20190923215042/https://www.ethnologue.com/language/uzs) vanaf die oorspronklike op 23 September 2019. Besoek op 25 Januarie 2019.

Eksterne skakels

- Wikimedia Commons het meer media in die kategorie Oesbekies.
- Wikiwoordeboek het 'n inskrywing vir Oesbekies.
- (en) "Uzbek language" (https://www.britannica.com/topic/Uzbek-language). Encyclopædia Britannica. Besoek op 25 Januarie 2019.

Normdata	GND: 4133269-6 (https://d-nb.info/gnd/4133269-6) · NDL: 00574099 (https://id.ndl.go.jp/auth/ndlna/00574099) · NKC: ph426665 (https://aleph.nkp.cz/F/?func=find-c&local_base=aut&ccl_term=ica=ph426665&CON_LNG=ENG) · SUDOC: 027488780 (https://www.idref.fr/027488780)

Ontsluit van "https://af.wikipedia.org/w/index.php?title=Oesbekies&oldid=2211878"

Die bladsy is laas op 20 Junie 2020 om 22:53 bygewerk.

Die teks is beskikbaar onder die lisensie Creative Commons Erkenning-Insgelyks Deel. Aanvullende voorwaardes kan moontlik ook van toepassing wees. Sien die Algemene Voorwaardes vir meer inligting.